

126 25 OCT 1938 8/35 [ ] I No 95 K34/35  
 S. Morutse  
 P.P. 1-4 <sup>ind</sup> Tavdiho ea Bakone  
Ba Ga Mattala

Bare ba ga Mattala kgale bogologolo!  
 Ba tsōa Kgoro ea ntle, bare ke mozonago  
 le tselā Gare ga Mawatte a mabedi!  
 Bare ba bogologolo bagabo ba fitile gona  
 Gomme bare ge ba tloga gona bashika le  
 lewatle la bohlabā tsātsi euyya gaba tsebe  
 mo ba kileng badula gona.  
 Go fihla ge ba ikhuetša Bokgaga, ka thoko  
 ea bohlabā tsātsi ga Petersburg, gona badutse  
 le baka le letetele, ge badula Kgoshi ea bona  
 e be ele Pebane. Go a tsoga Meferefere e ba le  
 hono ba sa kgonego go e laudisha. Ge ba tloga  
 gona ba ea Borale, ke thaba e elego maga-  
 reng a wit bank le Bronxhorst Spruit,  
 Mehlang ea thoe ba be ba sa Kopane  
 Kamokae, Ba Mattala thaba le ba Mattala  
 a Kotole le Baga Mattala a lehotlu  
 le Ba ga Tisano Gwa tsoga Meferefere  
 Gomme go tloga fao ba arogana.  
 Baga Mattala thaba ba thsela noka  
 ea Moutse ba Phatsā Moletlane ba ea  
 Mo balego nthoe le hono.

II 2

K34/35

126  
 Gomme Baga Mathala a Kotole le ba  
 Ga Lisana ba tsela noka ea le pelle dula  
 Fala le fasena. Magae a tile. Ka le baka le  
 lengoe badutse nyane. Kgoshi e le Thoke. Gape  
 badutse, Maditamane Kgoshi ele Motagane kamv  
 rago ga Metagane e bile Rakgoadi ka morago  
 ga Rakgoadi e bile Lesene ka morago ga Lesene  
 e bile Mthsveng. Ka morago Ganthsveng ke Shikwane  
 ke le bakeng la Melhabo ea Motsilakatsi.  
 Ka morago ga Shikwane Kgoshi e bile Lethlagare  
 Ka morago ga Lethlagare e bile Kotole oga  
 bale Lebopong le Phatametsane a la teloa  
 ke Le-Kgolane. Lekgolane a Lateloa ke  
 Moroa vago Gevale Borwatau Maserumule  
 le hono Maserumule o la teloa ke Frank  
 Mas Shikwane Maserumule.

126

~~amok  
mabes~~

III

K34/35

Bophelo bya bo Rra oeshu  
mogolo ebe ele go sepela mehleng ea  
Kgale, ba be ba saleme ba be ba phela ka  
di nama tsä, di phofolo, ba epa merer  
ka eona ba tanya di Phofolo, tsë ding  
di Phofolo babe ba thea melaba,  
Ka kgomo engwe getau e bolaitle Phofolo  
ba bona manong, eo a boneng manong  
pele, ge a re Tsoetla eo a molatelang  
le eena are e tsoetla ba dira byalo  
ka go latelana va pele ke mong wa Phofolo  
oa bobedi o mofa leoto o boraro ke oa  
letsogo, byale ba roala ba ea baneng.  
go byalo, ge esoe ke moreo goba molaba,  
ba soaishana, Ge ba bona tau ba hlaba  
mohgoshi kare sebata kgomo, ba lwa le eona  
ka marumo gofihla ge ba ebolaea, barwele  
ba ba gobetsong, le tlalo le a moshate, eo a e  
bolaileng o fisa kgomo ke kgoshi, ke eena mo-  
gale, go byalo ge bahlabana le manaba ba soai-  
shana mofy ke le koto mong, le tsogo, didyo tsë  
ding ke dinose tsë ding ba amoga kgogo, ka gobane  
le eona e latisha thetlo byale ka motho, bogobe  
ke medu ea mehlphi. Kere: Kgetha shidiv:

S. I. Morutse

s 126

IV

K34/35

H

Thlabanong. Ge monna a bolaiile lenaba  
 va mohlakola, tshole tse a di apereng.  
 ba sega le bonna ka byona go a peoa  
 dinama tsa dikgomo tse ba hlabisoang  
 ke kgoshi ke gona ba seanetsi go a lafira  
 bare ba bolaiile diehoene.

Gekoma e e tsoa ba ba leileng tsoene ke bona  
 ba ba vtlago masogana mhogorong ge a edya  
 Legala, ga ba otloe ke motho fela, ba otloa  
 ke bagale ba marumo, re be re ba bona ge  
 re thoma go hlalefa.

Ditavditho ke tse utsi.

fela o ka amogeba tse go difeila go lohile.

End. S. 126

Kenna Samuel T. Morutoe

P. O. Box 91

Cullinan

ke mokone oa Mathala a Kotole  
 Ki Vina Hlagaklane